



# САҢГА ОЛЖ

375  
ЧУРАПЧА  
1648-2023

№ 42 (11919) • Алтынньы 27 күнэ, 2023 сыл, бээтинсэ • 12+



Бу  
нүөмүргэ

## Тэрилтэ түбүгэ

«Уһун үйэлэни тинигэ»  
бырагыраама үлэтин  
саҕалаата/2

## Саҥа кинигэ

Андрей Саввин үйэлээх үлэтэ  
аан дойдуга билиннэ/5

## Үлэ кинитэ

“Айар аналлаах, айыы  
айылгылаах Аайабыт/6

# Чурапчыга үөһү лазерынан эпэрээссийэлиир буоллулар

**Доруобуйа харыстабыла.** Чурапчытаабы киин  
балыһаҥа саҥа сүүрээһинэр киирдилэр/3

Тэттик

### Улуус баһылыга байыаннай дьайыы кыттылааһар даस्ताбырыанньа туттарда

Улуус баһылыга Степан Саргыдаев «Байыаннай дьайыы бэтэрээнэ» даस्ताбырыанньаны Эдуард Захаровка үөрүүлээх быһыыга-майгыга туттарда.

Кини байыаннай дьайыы кыттылааһар үтүө суобастаах сулууспатын уонна эр санаатын иһин махтанна.

Бу «Байыаннай дьайыы бэтэрээнэ» даस्ताбырыанньанан судаарыстыба көрөр социальнай өйөөлүлэринэн туһаналлар. Ол курдук, юридическай көмө, маддиссианэ тэрилтэлэригэр арыаллааһын көрүллүлэр. Маны сэргэ таҥаһынан-сабынан, бастакы туттуллар малынан хааччыыһыга, докумуоннары чөлүгэр түһэриигэ, үлэбэ, үөрэххэ киирээргэ көмөлөр уо.д.а. туһаннаах өҥөлөр оҥоһуллаллар.

Санатан эттэххэ, маньык даस्ताбырыанньалар РФ Бэрэсидьиэнин бийааһанан бу сыл кулуп тутар 3 күнүттэн тутарыллаллар.

### Болтоҥо до спецназ байыаһын Айаал Литвинцевы кэриэстээтилэр

Спецназ снайпера, Хотугу Кавказка хас да контртеррористическай операция кыттылааһа Айаал Литвинцев сурдык кэриэһигэр анаан Болтоҥо орто оскуолатыгар улуустаабы үөрэх салалтатын “Бостур Уус сьдьааннара” бырайыагы чэрчитинэн, улуустаабы бойбуой дьайыы бэтэрээннэрин Сэбиэтин көбүлээһининэн “Саллаат паартага” арылынна.

Бэлиэ күн алын, орто сүһүөх кылаас үөрэнээччилэригэр үөрүүлээх линейка ыытылынна. Маны тэнэ Айаал олоһун дьэтигэр мэнэ таас ыйанна. Линейкаҕа Айаал Прокопьевич туһунан аймахтара, алтыспыт дьомо-сэргэтэ истинг, дьоһуннаах ахтыылары оҥордулар. Саллаакка анаммыт паартаҕа бастакынан, Айаал төрөлпүт оҕолоро Проня уонна Амелия Литвинцевтар олоһор чизэскэ тигистилэр. Аҕаларын туһунан сурдык өйдөбүл буолар паарта тулааһа хаалбыт оҕолорго тирэх, өйөбүл буолуоҕа дьин эрэнэбит.

### Чурапчыга харахтарынан мөлтөхтүк көрөр дьомҥо голбол уонна дартс күрбэ саҕаланна

Күрэхтэһии аан дойдутаабы харахтарынан мөлтөхтүк көрөр дьомҥо анаммыт “Үрүҥ торуоска” декада чэрчитинэн ыытыллар. Чурапчы сиригэр-уотугар ыаллыы сытар Таатта, Мэнэ Хангалас, Амма улуустарын хамаандалара күрэхтэһэ кэллилэр.

Чурапчы улуунун адаптивнай услуорт көрүҥүн бэрэссэдээтэлэ Иннокентий Матвеев: “Үрүҥ торуоска” декада чэрчитинэн, Чурапчы улуунун дьаһалтата, улуустаабы услуорт салалтата уонна адаптивнай услуорт федерацията сүбэлээһин, илин энэргэ бастакынан “Илин энэр күбөҕүн иһин” күрбэ тэрийдибит. Кубокпыт келле сьдьаар буолуоҕа”, - дьин кэпсир.

Күрэхтэһии үөрүүлээх аһыллыытыгар адаптивнай услуорт сайдыытыгар кылааттарын киллэрсэр биир дойдутаахтарытыгар наҕараадалар туттарылыннылар.



Саҥа аппаратаһын үөһү эпэрээссийэлиилэр. //СЭМОН ЖЕНДРИНСКОЙ ТУҔЭРИИГЭ.

## Чурапчыга күн-дьыл туруга

Алтынньы  
27 күнэ  
БЭЭТИНСЭ

Алтынньы  
28 күнэ  
СУБУОТА

Алтынньы  
29 күнэ  
БАСКЫҤЫАНҤЫА

Алтынньы  
30 күнэ  
БЭНИДИЭНҤЫК

Алтынньы  
31 күнэ  
ОПТУОРУНҤЫХ

Сэттинньы  
1 күнэ  
СЭРЭДЭ

Ахсынньы  
2 күнэ  
ЧЭППИЭР



-7° -14°



-6° -11°



-3° -11°



-7° -14°



-10° -17°



-13° -21°



-17° -24°



## Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

### Саха сириттэн байыаннай дьайыы зонатыгар 80-тан тахса туонна гуманитарнай көмө ыытылынна

«Саха сирэ эйгин кытта!» уопастыбаннай хамсааһын көмө хомуйар пууна 80-тан тахса туонна гуманитарнай көмөнү анал байыаннай дьайыы буола турар сиригэр ытта. Бу туһунан #МЫВМЕСТЕ захсыяа регионнаады ыстаабын салайааччыга Айыллан Винокуров иһитиннэрдэ. Гуманитарнай көмөнү хомуйуу салҕанар.

«Бүтүн Арасыыйатаады #МЫВМЕСТЕ захсыяа волонтердара байыаннай дьайыы кыттыылаахтарын дьэ кэргэттэригэр көмөлөһөллөр. 122 «горячая линия» «б» кнопкатынан уопсайа 4 тыһымыччаттан тахса сайаапка кирирдэ. Волонтердар олох-дьаһахха праас көмөнү оҕороллор, ас-чөл, эмп-томп тизэрдэллэр уонна кирибит сайаапканын оҕо көрөллөр-истэллэр», - дьэ Айыллан Винокуров бэлэтээтэ.

Саха сирин доброволеттара «Саха сирэ эйгин кытта!» хамсааһын көмө хомуйар пуунугар күннэтэ өрөбүлэ суох үлэлииллэр. Маны сэргэ добровольческой иһитиннэр сыах байыаннай сулууспалаахтарга танастары тигэр, волонтердар маскировка ситимин баайаллар.

«Бары баҕалаах дьону биһиги волонтерскай хамсааһыммытыгар кириэргэ ыгырабыт. Күн айы сарсыарда 10:00 чаастан күнүс 19:00 чааска диэри үлэлибит. Регионнаады #МЫВМЕСТЕ ыстаап аадырыһа: Дьокуускай к., Орджоникидзе уул, 10», - дьэ Айыллан Винокуров ыгырда.

### Ил Дархан онкодиспансер тутуутун быйыл түмүктүүргэ соруудахтаата

Өрөспүүбүлүкэ экзистэнсэтин сайыннарыга суһал ыстаап уочараттаах мунньагар Дьокуускайга онкодиспансер тутуутун түмүктүүр боппуруостар көрүлүннүлэр. Сүбэ мунньагы СӨ Ил Дархан Айсен Николаев ытта.

Өрөспүүбүлүкэтээри онкокин ыһыллыбыт болдьовор үлэбэ кириэригэр номнуо туруоруллубут оборудование төлөбүрүн бэрэздэгэр уларыммылар кыллар туһунан быһаарымы ылытына. Бэдэрээтчит тангы уонна пусконаладочнай үлэлэри мытыада. Эбийиэк бу сыл бүтүүтэ үлэбэ кириэргэ быһаананар.

Дьаһалга Ил Дархан тутуу бары үлэлэрин түмүктээн, оборудованиенан толору хааччыан, эбийиэк ыһыллыбыт болдьовор үлэбэ кириэрин ситиһэр суолталаабын бэлэтээтэ.

Санатан эттэххэ, поликлиникалаах онкоклиническай киингэ биэр сменага 210 киһи көрдөрүнүөдэ. Маны тэнэ 180 хуйкалаах стационар үлэлиэ. Ону таһынан 26 тыһ. кв. мистэр кэннэх туурт блоктан турар хаһаайыстыбаннай блок баар буолуо. Манна хирургическай профиль стационарнай салаата, химиотерапевтической уонна диагностическай салаа, сардананан диагностика салаа кириэхтэрэ.

Улахан эбийиэк «Доруобуйа харыстабыла» национальной бырайыагынан уонна «СӨ доруобуйа харыстабылын сайыннарымы» регионнаады судаарыстыбаннай бырагырааманан тутулла турар.

### Быйыл Нам сэлиэнньэтигэр кырдыаҕастарга аналлаах интернат-дьиэ үлэбэ кириэбэ

Нам улууугар кырдыаҕастарга уонна инбэлинтэргэ аналлаах интернат-дьиэ тутуута быйыл сэттиннэгэ түмүктэнэргэ быһаананар. 65 киһи олороругар суоттанмыт санга социальной эбийиэк РФ Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин көбүлээһининэн «Демография» национальной бырайыак чэрчитинэн тутулла турар.

Кырдыаҕастарга уонна инбэлинтэргэ кыһамны өрөспүүбүлүкэ социальной бэлитикэтин биэр сүрүн хайысхата буолар. Саха сиригэр Арасыыйа Бырабытталыстыбатын көмөгүнэн калыҥны сылларга социальной суолталаах эбийиэктэр тэтиинээхтик тутуллаллар. Ол курдук, Бүлүү улууугар «Демография» национальной бырайыак чэрчитинэн Кэт Марсден аатынан социальной көрүү интернат - дьиэтэ аһыллыбыта. Манньа анал дьиэ Өлүөхүмүөтэ тутуллубута. Социальной эбийиэктэр тутууларын СӨ Ил Дархан Айсен Николаев бэйэтин тус хонтуруолугар тутар.

«Аныгы кэм ирдэбиллэригэр эппиттир санга интернат - дьиэлэри тутуу аҕа көлүнэ куттала суох уонна тупсаҕайдык олорорун, үлэтигэр үлэлиир толору усулуобуйалара тэриллэрин хааччылар», - дьэ Айсен Николаев бэлэтээтэ.

СӨ Ил Дархан уонна Бырабытталыстыбатын пресс-сулууспата.

# «Уһун үйэлэни тиһигэ» бырагыраама үлэтин саҕалаата

**Тэрилтэ түбүгэ.** Санга бэдэрээлинэй бырагыраама Чурапчыга уонна Тааттага кирирдэ

Наталья СИБИРЯКОВА

Киһи олоҕо биэр кэм, былыта суох халлаан тэнэ, буолбат. Ардыгар түһүүлээх-тахсыылаах, эрчимнээх эдэр саас кэмнэрин сааһыры солбуйар эбэтэр дьылба ыһаабынан ким эрэ доруобуйатынан хааччахтаах буолар. Ол үксүгэр киһиттэн бэйэтигэр тутулууга суох. Бу да иһин дьон олоҕор сирин айы нэһилиэнньэ бары араҕатын хабар социальной харалта тэрилтэ үлэлиир. Бу эйгэ үлэтигэрэ чуолаан социальной өттүнэн көмүскэлэ суох, кыһаллаах дьонго күүс-көмө буолаллар.



Социальной көмөлөһөөччүлэр.

Адыһах сылтаан бэттэх Арасыыйа территориятын бары эргийиэнэригэр «Система долго-временного ухода» пилотнай бырайыак үлэтин саҕалаабыта. Оттон биһиги өрөспүүбүлүкэ-битигэр бу бэдэрээлинэй бырагыраама «Демография» дьэ национальной бырайыак чэрчитинэн 2023 сылга биэр бастакинан Чурапчы уонна Таатта оройуоннарыгар СӨ бырабытталыстыбатын дьаһалынан пилотнай бырайыак быһыытынан алтынны ыйтан тэрилинэ. Бу бырайыак сыл айы эбии эргийиэнэри хабаан кэнгээн, сайдан иһэр. «Уһун үйэлэни тиһигэ» дьэ тутуу, сүрүн сылаа туохха сытарый?

Биһиги улууспугар бу бырагырааманы организатор-координатор быһыытынан социальной харалта исписэлиһэ **Марина Брызгаева** иһитиннэрдэ. «Быйыл үлэбит сүрүн сорууга дьэ көрүүтэ наадыгар дьонго сөптөөх көмөнү оҕоруу, уопсай туруктары тупсарымы, бөһөргөтүү, тулалыы эйгэни кытта ситимизэһин, ону тэнэ көрөн олоҕор дьонго көмө оҕоруу, көрүү өттүгэр сүбэ-ама буолуу. Бу бырагыраамада чөлчү 18 саастарыттан үһү көмөбө наадыгар дьон, кырдыаҕастар уонна инбэлинтэр хабылаллар. Анал үөрэхтээх экспертэр көмөбө наадыааччыны көрөн-истэн, чинчийэн, бу киһи чуолаан хайдах көрүүтэ-истигэ наадыгарын быһаараллар, ол эбэтэр, нууччалыы эттэххэ, «уровень нуждаемости» таһаараллар (0-тан 4-кэ диэри таһым). Биһиэхэ көрүүтэ 2-с уонна 3-с таһымга хапсар дьон киририллэр. Хас биридилэригэр анал бырагыраама оҕоһуллар уонна сыһыарылыбыт көмөлөһөөччү үлэлиир. Бу көмөлөһөөччү хайаан даҕаны

сөптөөх көрүүнү оҕорорго анал үөрэхтээх буолуохтаах. Көмөбө наадыгар дьону хантан билэ-битий? «Уһун үйэлэни тиһигэ» бырагырааманан атын тэрилтэлэри кытта ыкса үлэлэһэбит. Холобур, бырагырааманан хабыллыан сөптөөх дьону биһиги киһи балыһаһтан билэбит. Ону тэнэ нэһилиэк дьаһалтата көмөбө наадыгар дьон исписэһин биһиэхэ суругунан мытыан сөп, эбэтэр аймактара кэлэн көрүүтэ наадыабыт дьэ сайабыллыанна хааллардахтарына балыһаны кытта билсэн барак, эксперт көрөн сыаналымыр.

Биһиги Чурапчы улууһун үрдүнэн 113 киһиэхэ сыл-дьыбыппытыг-тан 72 киһи көрүүгэ чакчы наадыгар дьэ экспертэр быһаардылар. Ол онтон 40 киһи сөбүлэһин биэрэн, бүгүнгү туругунан 15 киһи көмөнү ылан саҕалаата.

Бырагыраама чэрчитинэн көмөлөһөөччү миэстэтигэр үлэли кириэр дьонго хайаан да социальной харалта үлэһитэ эбэтэр медик буолуохтаах дьэ ирдэбил турбат. Киһилэр социальной харалта управлениын иһинэн анал үөрэһи аһаллар. Холобур, балаһан ыйыгар Дьокуускайдаагы медиссиинэ колледжын исписэлиһтэргэ кэлэн 15 киһини үөрөппиттэрэ, онтон сэттиннэ 6 күнүтэн 20 көмөлөһөөччү үөрэнэри бэлэмнэнэллэр. Бэлитээн эттэххэ, билиһини кэмгэ көрүүтэ-истигэ наадыгар дьон-

ноохпунт дьэ сайаапкалаабыт нэһилиэктэргэ миэстэтигэр көмөлөһөөччү дуоһунаһыгар үлэһиттэри көрдүүллэр.

Саха үлэтин саҕалаабыт бырагыраама өссө биэр ураты уонна туһалаах хайысхалаах. Ол курдук, сотору кэминэн бу бырайыак чэрчитинэн «Реабилитациялыырга туһуламмыт анал техническай тэриллэри уларсар пуун» улууспунт киһигэр аһыллаахтаах. Билиһини туругунан 2 378 033 суумага реабилитацияга көмөлөһөр араас оборудование, тизхиһикэ номнуо Сахаастанан турар, ахсынны ыйга кэлэрэ быһаананар (сыгар дьонго анал функциялаах ороннор, матараастар, доруобуйаларынан хааччахтаах дьонго кэлэскалэр, хоһуноктар уо.д.а.). Бу барыта бэдэрээлинэй линиянан үлэһиттэр. Бүгүнгү күнгэ бу пуун чөлчү ханнык дьэбэ аһыллара быһаарылла илик.

Үөһэ суруллубука даҕатан эттэххэ, бу күнүгэ Рязань куоракка «Уһун үйэлэни тиһигэ» бырагыраама чэрчитинэн эминээр буола турар. Дойду ытар бэлитикэтигэр судаарыстыба салалтатын өттүттэн уһун үйэлэнигэ, киһи тус нэһилиэһиттэн тирээһин туһааннаах көмө үчүгэй хаачыстыбалаахтык оҕоһулларыгар сүткэн болломтону уураллара иһиттэн көстөр. Санга сохуоннар, санга профессиональной стандартар кириэн социальной өгөнү оҕоруу үрдүк таһымга тахсар сыаллаах-сорукаах үлэ тэриилэр. Онон бу эминээр түмүгүнэн бырагыраама үлэ, үлэһиттэргэ чөлчүлэнэн, нэһилиэһиэбит саамай көмүскэлгэ, истин сыһыанга, тустаах көмөбө, көрүүтэ-харайыгы наадыгар араҕатыгар чакчы туһалаах хамсааһын тахсыада. Инникитин өссө да кэнгээн, сайдан иһиэбэ дьэ бигэ эрэллээхпит.

# Чурапчыга үөһү лазерынан Эпэрээссийэлиир буоллулар

## Доруобуя харыстабыла. Чурапчытаабы киин балыһаҥа саҥа сүүрээһинэр киирдилэр

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

2023 сүл алтынны 19 күнэ – Чурапчы устуоруйатыгар кыһыл көмүс буукубанан умнуллубатты суруллан хаалар буолла. Бу күнтэн саҥалаан, Чурапчытаабы киин балыһа Саха АССР үтүөлээх бырааһа Григорий Алексеев аатынан хирургия отделениетын быраастара үөс эпэрээссийэтин (холецистэктомия) лазерынан онгорор буоллулар.

Өр кэтэһиилээх саҥа аппарат кэлэн, Дьокуускай куораттан улахан уопуттаах, кылаабынай хирург Василий Игнатьев маастар-кылаас ыттан, үөс эпэрээссийэтин Чурапчыга лазерынан онгорон саҥалаатылар. Бу туһунан Прокопий Сокольников аатынан киин балыһа

хирург бырааһа **Илья Оконешников** кэлсээтэ:

●●● Чурапчы сиритгэр-уотугар бастакы улахан хамсааһын буолла. Лазернай диэн норуокка атын солус ейдэбүллээх буолуон сөп. Быһааран эттэххэ, үс точечнай сиринэн онгоһулар лапароскопической эпэрээссийэ диэн буолар. Ол эбэтэр, киһи иһин үс сиринэн тэһэн, онно видеокамераны киллэрэн, иһи-үөһү көрөн туран эпэрээссийэлиир кыахтаннабыт. Таастаах үөһү быһан ылан, быраҕабыт. Саҥа ньыманан хас да киһини эмтэтибит. Бу барыта саҥа аппарат көмөтүнэн кыаллар. Биһиэхэ Саха өрөспүүбүлүкэтин кылаабынай внештатнай хирурга Василий Игнатьев кэлэн, маастар-кылаас ытта.

Бастакы күн икки ыарыһах номнуо эпэрээссийэ-

лэнэн, уопсай палаатаҥа тахсыбыттар.

**Марфа Барашкова, Чурапчы нэһилиэгин олохтооҕо, 64 саастаах:** “Бу эпэрээссийэҥэ бастакынан киирэн табыстым. 25 сылы быһа үөспэр таастаах сылдьан баран, саҥа ыллаттардым. Эпэрээссийэ үчүгэйдик барда, наркостан түргэнник табыстым, уопсай туругум кэмминэн курдук. Быраастарбыт олус үчүгэйдэр, үлэһиттэр. Бука бары олус болгомтолоохтор, усулуобуйа толору баар. Онон киһи куттаммакка кэлэн, бу эпэрээссийэни онотторуон сөп. Мин курдук куттамсах киһи аан бастакынан киирдим”, - диэн күлэ-үөрэ тус санаатын үлэһиннэ.

Дьэ, ити курдук улууспут кылаабынай бырааһынан Николай Свицев ананан кэлэбиттэн хирургия, трав-



Уөс-тэн ыһыллыбыт таастар.

мотология отделениета биллэ сэргэхсийдэ. Итини таһынан, сотору кэмминэн, бэйэбит балыһабытыгар саа көңүлүтэр, тижэһиэхэни ытарга быраап ыларга медицинскэй ыспыраапкалары толотторор кыахтаннабыт. Ол курдук Саха Я Пудова, Аграфена Максимова клиническэй психолог идэтигэр үөрэнэн кэллилэр. Онон мэдиссиинэ хамыһыһа-тын аһарга уопсай тарымп быһаарыллан, үлэлэрин саҥалаахтара. Тарымп куораттан чэпчэки буолара саарбаҥа суох.



Эпэрээссийэ түгэнэ // ААПТАР ТУОРИИТЭ.

# Исписэлиис тырыбынната. Чурапчы оскуолата үрдүк кылаастаах ыспарсымыаннары иитэр

Людмила ГОРОХОВА

Бүгүн «Исписэлиис тырыбынната» рубрикабытыгар Дмитрий Петрович Куоркун аатынан Чурапчы улууһун өрөспүүбүлүкэтээҥи ыспарсымынай олимпийскэй эрэллэри бэлэмниир орто интэринээт-оскуола дириэктэрэ **Станислав Захаров** ыалдьыттыр.



●●● Дөрөөбө, **Станислав Афанасьевич**. Бастаан бэйэҥ туһунан ааҕааччыларбытыгар билиһиннэрэ түс эрэ.

●●● Мин 1979 сыллаахха Чурапчы нэһилиэгэр Галина Васильевна, Афанасий Афанасьевич Захаровтар дьэ кэргэннэригэр күн сирин көрбүтүм. Маҥнайгы кылаастан ахсыска диэри Сэмэн Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатыгар үөрэммитим. Онтон тустууһун дьарыктанар баҕаттан, тохсус кылааска киирэрбэр Дмитрий Куоркун аатынан интэринээт-оскуолаҥа көспүтүм. Оскуоланы бүтэрэн баран, Москва куоракка экзэниэмикэ үөрэхтэри киирэн, үһүс кууруска диэри үөрэммитим. Салгыы устуордунан барар эбиппин диэн быһаарыһан, 2001 сыллаахха Чурапчытаабы Судаарыстыбаннай физическэй култуура уонна устуорт үнүстүүтүгэр туттарсан киирбитим. Идэбин толору баһылаан, 2004 сыллаахха интэринээт-оскуолаҥа тириэньэринэн үлэлээн саҥалаабытым. 2005-2007 сылларга Дьокуускай куорат үһүс нүөмэрдээх ДЮСШ-

гар, онтон 2007-2021 сылларга Олимпийскэй эрөһнэрбэ училищетыгар кыра оҕоттон саҥалаан, 24 саастарыгар диэри эдэр дьонго тустууга тириэньэрдээбитим. 2022 сыллаахтан Дмитрий Куоркун аатынан интэринээт-оскуолаҥа устуорт өттүгэр дириэктэри солбууааччынан үлээбэбитим. Быйыл дириэктэринэн ананым. Дойдубар интэринээт-оскуоланы сайыннарар, үөрэххэ, устуорка үрдүк көрдөрүүлэри ситиһэр, өрөспүүбүлүкэни, Арассыһааны аатырдар ыспарсымыаннары иитэн таһаарар сыаллаах-соруктаах кэлэн, үлэли-хамным олоробун.

Дьэ кэргэммин билиһиннэрдэххэ, кэргэмминэн Прасковья Николаевнаһын үс оҕолоохпут, кини өр сылларга экзэниэмикэ министиристибитигэр, пенсионнай пуондаҥа исписэлиһинэн үлээбэбитэ. Билигин урбаашһым.

●●● **Салайар тэрилтэн үлэтин туһунан кэспирин буоллар. Быйыл**

туох уларыһымылар киирдилэр?

●●● Күн бүгүн оскуолабытыгар 160 үлэһит үлэлиир. Саха сирин 22 улууһуттан 452 оҕо үөрэнэр. Биһир оҕо Амурскай уобаластан, биһир оҕо Красноярскый кыраайтан кэлэн үөрэнэ сылдьаллар. Уопсайга 160 оҕо олорор. Хоттоҕо, Сылаҥ, Төлөй нэһилиэктэригэр үлэлиир филиалларбытыгар көңүл тустууга 117 оҕо, Хатылы нэһилиэгэр сүүрүүгэ 41 оҕо дьарыктаналлар.

Биһиги оскуолабыт сүрүн урамыта – оҕо айылҕаттан бэриллэбит дьоруун таба тайанан сайыннарымы буолар. Бэһис кылааска оҕолор устуорт ханнык көрүнүгүн дьарыктаналлары быһаарыһан киирэллэр. Сэттэ көрүнүгү баар: көңүл тустуу, сүүрүү, саахымат, мас тардыһыта, волейбол, охсаанан ытты уонна буулдьанан ытты.

2022-2023 үөрэх дьылыгар билии хаачыстыбата 60 бырыһаанга тэҥнээтэ. Выпускниктарбыт 36% үрдүк үөрэххэ, 64% орто анал үөрэххэ киирдилэр. 50% ыспарсымынай хайысханы галлылар.

Үс сүл пандемиянан сибээстэн үлэлээбэккэ гурбун сайынны «Дабаан» лааһырыт быйыл 150 оҕону хабаан үлэлээтэ. Оскуола үлэһиттэрэ бэйэбит суботунуһуктааммыт, 100 миэстэлээх саҥа остолобуойу тутан, үлээбэ киллэрдэбит. Инникитин тустууктар дьарыктанар навестарын, саҥа оҕолор эбийиэктэри тутар былааннаахпыт.

Быйыл оскуолабытыгар саҥа

сүүрэн киллэрдэбит. Ол курдук, устуорт министиристибэтин кытта кэспэтин ыттаммыт. “Модун” уонна “Триумф” маннааҕы филиалларын тириэньэрдэрэ, биһиги оскуолабыт улахан кылаас оҕолорун дьарыктаан саҥалаатылар. Үнүстүүт дьаһалтата утары баран, устудьуоннары кытта тэҥнэ дьарыктанар буоллулар. Ону таһынан, начаалынай кылаастарбытыгар тустуу, сүүрүү, саахымат, волейбол курдук эбии дьарыктары киллэрэн биэрдибит.

●●● **Оскуолабыт оҕолорун кэнники ситиһиллэрэ?**

●●● Быйыл мас тардыһыта Марианна Ушницкая Аан Дойдуга бастыгы ситистэ. Ааспыт нэдиэлэҥэ саахыматка Алина Кардашевская Аан Дойдуга үһүс миэстэ буолла. Волейболистарбыт өрөспүүбүлүкэҥэ бастаан. Уһук Илинги күрэхтэһингэ ситиһиллээхтик кыттан, хомуур хамаандаҥа киирэн, бастакытын, Арассыһаҥа бастыгы иһин күрэххэ кыттан кэллилэр. Арассыһа генеральной борокуруорун кубога хамаанданан охсаанан ыттыга Айсен Давыдов үһүс миэстэ буолла. Сүүрүүктэрибит Бишкек куоракка норуоттар икки ардыларынааҕы күрэххэ ситиһиллээхтик кытыннылар. Айсена Афанасьева үһүс миэстэ буолла. Буулдьанан ыттыга өрөспүүбүлүкэҥэ бастыгы иһин күрэххэ оҕолорбут бастакы миэстэлэри ситистилэр. “Азия оҕолоро” норуоттар икки ардыларынааҕы оонньууга Алина Кардашевская үһүс миэстэ буолла. Тустууга

Владимир Бояновская Арассыһаҥа үһүс миэстэ буолбута. Билигин эдэр бөдөстөрбүт Красноярскый куоракка ыттылар Бувайсар Сатиев бириһигэр күрэххэ баран эрэллэр.

●●● **Инники былааннар?**

●●● Быйыл “Азия оҕолоро” норуоттар икки ардыларынааҕы оонньууга кытарга кууһкэ бэлэмнээбит. Онуоха Тува устуордун министиристибэтин, Забайкальскый кыраай тустууга бэдэрээссийэтин, Монголия «Улан-Батор», Бурятия кулуубтары кытары биһиргэ үлэлиир туһунан дуогабар түһэрсэн олоробут. Оҕолорбут хардарыта сылдьыһан дьарыктаналлар, уопут атастаһаллар. Ааспыт нэдиэлэҥэ, биһиэхэ Монголияттан 7 оҕо, биһир тириэньэр кэлэн, сфорданан барбыттара. Инникитин көрүнүгү айы манньык дуогабар түһэрсэр былааннаахпыт.

Мань таһынан үс көбүөрдээх, анал дьарыктанар хостосох, охсаанан ытарга тирдээх улахан, аныгы ирдэбиллэргэ эппиэттиир ыспардыһынай саала уонна икки сүүс миэстэлээх оҕолор уопсай тутуутун былааннаахпыт. Быйыл бырайыагы онотторобут. Онтон тутуулар сирдэрэ бэрэбиэркэни аһан, үлэ-хамнас салгыы ыттыллаҥа.

Үрдүк кылаастаах ыспарсымыан-үөрэнээччилэри сайыннанан таһаарар, онно сөптөөх бары усулуобуйаны тэрийэр, айымнылаахтык үлэлиир кэлэктипкэ сыраллаах үлэлэригэр ситиһинилэри баҕарабын.

# Айаана Иванова: «Уруһуй киһини уоскутар күүстээх»

**Маарыкчаан ыччаттара.** Чурапчы биир биллэр-көстөр эдэр худоһунньуга Айаана Иванова айар үлэтин туһунан кэпсээтэ

Марфа ПЕТРОВА

Уруһуй күүһүнэн тулалыр эйгэни ойуулаатахха, «уу, олох көрөн, тутан олоһор курдук хоһуйбут», — диэччилэр. Онуку биир хоһуйааччынан талааннаах худоһунньук, эбии үөрэхтээһин педагога Айаана Иванова буолар. Кини айар үлэтин, эбии дохуоттаны туһунан кэпсээтэ.



●●● Айаана, үтүө күнүңнэ! Баһаалыста, бэйэң тускунан билиһинээр эрэ.  
●●● Мин Чурапчытаагы муусука оскулатыгар худоһественнай салаа Хатылытаагы филиалыгар үөрэммитим. 2006 сыллаахха Дьокуускайдаагы худоһественнай училищега кыраасканан уруһуйдуур худоһунньук (живописец) идэтигэр үөрэнэ кирибитим. Салгыы үөрэхтин үрдэтинэн Арктикатаагы култуура уонна ускуустуба үнүстүүтүгэр туттарсыбытым. Манна биллэр-көстөр саха худоһунньуга Марианна Лукинага үһүйүлүбүт дьоһолоохпун.  
Идэбин толору баһылаан, дойдубар Чурапчыга кэлбиппэр Хатылы нэһилиэгин дьаһалтатын үлэһитэ социальнай хантыраак куонкуруһугар кыттарга сүбэлээбитэ. Толкуй-

даан баран, холоһон көрөргө санаммытым. Бизнес-бырайыак суруйан, хамыһыйага көмүскээн, үлэм биһирэнэн, сөбүлэн түһэрсибитим. Ол курдук, судаарыстыбаттан 190 тыһыынча суумалаах көмө ылан, «Иэйии» арт-устуудуйа арынан үлэлэппитим. Дьону үөрэтэргин сөбүлээн, 2018 сыллаахха «Үөрүү» оҕо дьовурун сайыннары киһигэ эбии үөрэхтээһин педагогунан үлэли кирибитим. Бу сүрүн үлэбин кытта дьүөрэлээн «Чурапчы» үһүйээһингэ оҕолорго уруһуй куруһуогун ымтар этим. Билигин оҕолонон, кырачааммын көрөн олоһобун. Үс уол оҕолоохпун.  
●●● Арт-устуудуйан үлэтигэр кылгастык кэпсэни түс эрэ.

●●● Бу дьобус устуудуйабар улахан дьонго уруһуйга маастар-кылаастары тэрийбитим. Бадалаах дьон кэлэн дьарыктаммыттар. Уруһуйдуурга туттулар матырыйалларынан хааччылыбыттар. Үлэбит түмүгүнэн «Иэйии» устуудуйа нитиллээччилэрэ Антонина Петрова эмтэнэригэр аналлаах аһымал аахсыһа кыттыһан, быыстапка тэрийбиппит.

●●● Илээн кэмгэр төһө уруһуйдааччыгыһый?  
●●● Илээн бириэмэбэр харандааспын туттум да, дьон мэтириэтин уруһуйдааччытынан барабын. Билигин үйэбэ киһи эһи дохуот көрдөнөрө тоһоостоох. Онон сакааска мэтириэтэри уруһуйдуубун уонна кэрэ аһаардарга сөбүлэһэрин тупсаран макияж оҕоробун. Маны таһынан үлэбэр ыһырдахтарына, үөр-көтө маастар-кылаас ыһытан кэлээччибин.

●●● Кэрэ сөбүрэ кистэ-лэнэригэр анал үөрэти ааспытын дуо?  
●●● Дьобуускай куоракка 2019 сыллаахха Ольга Холмогорова кууруһун ааспытын.  
●●● Быйыл Чурапчы нэһилиэгэ төрүттэммитэ 375 сыһынан улууспут килбэйэр киһинигэр сага мурал баар буолбута. Ону эн уруһуйдааччытын. Бу арт-эбийиэги ким толкуйдааччытай?

●●● Нэһилиэк дьаһалтатын сакааһынан, киһилэр логотиптарынан, Новгородов алпабытын буукубаларынан суруллубут «Чурапчы» диэн тылым ойуулаах гына уруһуйдааччытым. Буукубалар истэригэр баар уруһуйдары бэйэм эскизэбитим. Бу үлэбинэн Чурапчы үлэһит дьонунан баайын, тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар улуус, успуорт туюната буоларын тизэрдэ сатаатым.

●●● Маньык айымнылары эрдэ оҕоро сүлдэбитың дуо?

●●● Саха сиригэр биллэр-көстөр худоһунньук, биһир дойдулаахпыт Кыдаана Игнатова эскиһинэн Диринг бөһүөлүгэр дьон олоһор уопсай дьэтигин муралынан киэргэппитим.

●●● Эн санааҕар, уруһуйдуурга нэһини наада дуо?

●●● Иэйии кэлбэтэһинэ, киһи иһинтэ төрүт баран биһирбэт. Ситиһиллэх, таһаарылаах үлэ нэһинтэ садаланар.

●●● Тугу сөбүлээн уруһуйдуугунуй?

●●● Хаартыскактан үтүгүнэрэн дьон мэтириэтэрин графика иһитинэн уруһуйдуурбун сөбүлүүбүн. Графика диэн хара-маһан харандааһынан уонна акрил кыраасканан уруһуйданар. Киһиэһинэр сакаастарыттан астыналларыттан үөрөбүн аһай.  
●●● Үлэбэр тугу ордук тутуһарыһый?

●●● Бастатан туран, уруһуй сүрүн быраабылаларын, кээмэйдэри тутуһарын. Дьон пропорциятын, мимикатын, сирэйдин быһыһытын тизэрдэ сатыбын.

●●● Сакаас төһө кириээччиһый?

●●● Син кириэр. Ордук араас бырааһынныктарга бэлэх оҕороору сакаастааччылар. Үксүгэр дьонтон иһэн уонна Арасыһыйага көгүлүлээмэт социальнай ситимтэн көрөн кэлээччилэр.

●●● Сүрүн үлэбэр киридэххэ, оҕолору үөрэтэргэр тугу ньымалары туһанаһый?

●●● Минигин уруһуй куруһуогар ийэм киллэрбитэ. Бастагы дьарыкка, төрүт уруйдаабат киһини улахан кылаас оҕотун кытта кэһкэлэһэ олоһордубуттара. Учууталым ол кыһы хайдах уруйдааһын, ханнык өҥнөрү туһанарын көрөн, үтүктэн ис диэбитэ. Оҕо оҕоттон түргэник үөрэнэр диэбитти, уруһуй сүрүн сатабылларыгар түргэник ыһыбытым. Ол иһин, ону холоһор оҕостон бэйэм үөрэнээччилэрбэр үтүгүнэрэн уруйдааһын. Үөрэх чааһын таһынан, оҕолор интернэтэригэр тардан таһааска уруйдааһынааччыбын. Оҕолор бэйэлэрин идиэйэлэрини бөлөһүлээн киэргэтэн биһирээччилэр.  
Улахан дьонго ымтар маастар-кылаастарбар хаартыскактан үтүгүнэрэн уруйдааһыныгар.



● «Иэйии» арт-устуудуйага маастар-кылаас.



● Чурапчы киһинигэр сага мурал.

тар-кылаастарбар хаартыскактан үтүгүнэрэн уруйдааһыныгар.

●●● Итиллээччилэриң ситиһиллэриттэн кыратык үлэһин эрэ.

●●● Уруһуй куонкурустара үксүгэр кэтэхтэн буолар. Ол иһин бүтүн Арасыһыйага, өрөспүүбүлүкэтээһи куонкурустарага көһтөөхтүк кыттыбыт, ситиһиллэр элбэхтэр.

●●● Киһигэ алыһтаах эйгэтин билиһинэрбит учууталың киһий?

●●● Бу кэрэ эйгэни билиһинэрбит учууталым Иван Степанович Билюкин буолар. Кини оҕолору үөрэтэр ураты ньымалаах. Хас биһирдир оҕо ханнык көрүңгэ дьобурдааһын, тугу сөбүлээн уруйдааһын, ханнык кэмгэ иһинтэ кириэрин анал халандаар курдукка бэлэһтэнэн иһэрэ. Маны таһынан оҕо араас куонкурустарага ыһыт ситиһинтин дьон көрөр истиэнэтигэр ыйыра. Ону куруһуок итиллээччилэрэ көрөн, үрдүккэ тардыһыбыт күүһүрэрэ. Сайын оҕолору тыраахтарынан сайылыкка биһир ыйдаах лааһырга уруйдаата илдьээччи. Убаастыыр учууталбар Иван Степановичка кыһамныһыгар махталым мунура суох.

●●● Сөбүлүүр худоһунньугун?

●●● Аан дойдуга аатырбыт нуучча худоһунньуга, коллек-

ционер, меценат Иван Айвазовский. Кини үлэлэригэр айылға көрөтүн, муорага күн кириһитин, таһыһытын үрдүк маастарыстыбалаахтык тизэрдэр. Чулуу худоһунньук үлэлэрэ аан дойдуга аагырар. Кини уруйдаарын көрдөххө, киһи уоскуйар.

●●● Бэйэбэр тугу үлэлэр баалларыһый?

●●● Ордук сакааска оҕорор буоламмын бэйэбэр хаалбат. Аһыйах декоративнай хартыһалардаах этим да, номнуо дьонго бэлэхтээбитим. Дьэ кэргэммин уруйдааһыттарбын ийэбэр көрө сүлдэригэр аһаан бэлэхтээбитим. Салпыкыта суох салпыкыһыт диэн иһини этэн эрдэхтэрэ (күлэр).

●●● Түмүккэ тугу этиэн этэй?

●●● Киһи барыта уруйдааһын кыһахтаах. Ускуустуба уонна айар үлэ киһини сыһыһатар, уоскутар, эппиккэ дылы, санааҕа ыһыһыттан босхолуур күүстээх. Онон кыһыат аһааччыларыгар сатаабат да буолаһыһына, тугу сөбүлээбикитин дуоһуйа уруйдааһын, наһыһыһаһыһытын көтөбүн, илээн бириэмээтигин туһалаахтык аһаарын.

●●● Айаана, кэпсээһиниң иһин махтал! Айымныһылаах үлэбэр, тус олоһор ситиһиллэриң баһарабын.



● Айаана Иванова сакааска уруйдааһыт үлэлэрэ.

# Андрей Саввин үйэлээх үлэтэ аан дойдуга билиннэ

**Сага кинигэ.** Андрей Саввин үлэтэ Америкаҕа Вашингтон издательствотыгар Англия тылынан тылбаастанан табыста.

Василеня МОХНАЧЕВСКАЯ

Биллиэх фольклорист, этнограф, кыраайы үөрэтээччи, Чурапчытаабы оройуон мусуойун төрүттээччи Андрей Андреевич Саввин – Өндөрүүскэ Саабын олус баай нэһилиэстибэни хаалларбыта. Кылгастык билиһиннэрдэххэ, кини саха култууратыгар үөрэппэтэх, сурукка хаалларбатах тизмэтэ суоҕа да буолуо.

Кини былыргыта сыһыан ата-раҕынан эрэр кэмигэр, 1930-40 сылларга кини оройуоннарынан, Бүлүү уонна хоту оройуоннарынан ыраах сирдэргэ сатыы, атынан, табанан, ытынан кытары сылдьан хомуйбут, үөрэппит, ырыппыт матырыяаллара билигин баар-суох олохтор билиибит буолаллар. Кини үлэтигэр тирэбирбэтэх саха учуонайа суоҕун кэриэтэ. Ону бэлиэтээн: «А.А.Саввин принадлежит к яркой плеяде первых ученых Якутии, кто стоял у истоков создания интеллектуальной истории народа саха. Его научные труды составляют «золотой фонд» сибирской этнографии», - диир наука доктора Екатерина Романова суруйар.

Биллэрин курдук, Андрей Саввин тыһынааҕар биэр да үлэтэ бэчээккэ тахсыбатаҕа. Аан бастаан, 2005 сыллаахха историческай наука доктору Екатери-



Andrei A. Savvin (1896-1951)

## Pottery Craft of the Yakut

☛ Сага кинигэ таһа.

на Романова Андрей Саввин монографиятынан «Пища якутов до развития земледелия» диир кинигэтин таһаарбыта. Бу кинигэ тахсыбыттан кинигник аабыллар, үөрэтиллэр, туһанылар. 2022 с. Андрей Саввин хоту экспедициятын матырыяалларынан «Верхоянские якуты: материалы северной экспедиции А.А.Саввина (1939-1940 гг.)» кинигэтин и.н.к. Н.К.Данилова түмэн таһаарбыта. 2022 сыл ахсынньы ыйыгар Андрей Саввин монографиятынан «Гончарное ремесло у якутов» кинигэ сураһтэммитэ. Манна эрдээктэринэн эмиз и.н.д. Е.Н. Романова уонна и.н.к. Н.К.Данилова үлэлээбит-

тэра.

Бу кинигэҕэ сахалар туоһунан дьарыктарын туһунан толору суруллубут соҕотох үлэ дикхэ сөп. Эрдээктэрдэр этэлэринэн, чинчийээччи бу үлэтин бэчээккэ таһаардым бэлэмнээбит. Андрей Саввин кинигэ буолан тахсыбыт, 1939-1941 сыллаахха диири хомуйбут матырыяаллара «Гончарное искусство у якутов» ааттанан архыып 4 пуондатыгар сытар. Рукопись барыта 66 сирэйтэн турар эбит. Андрей Саввин барытын бэйэтэ наардаан, хомуйан, папкаҕа уга сылдьыбыт. Маны барытын кинигэҕэ үс боска тыһыан киллэрбиттэр. Андрей Саввин туйуу оноруу ныматын, технологическай процеһын толору суруйбут. Итини сэргэ күөсчүт култуурата саха итэбэллэгэр миэстэтин ыйбыт. Бу ханна да суох ураты информациялар буолалларын эмиз эрдээктэрдэр бэлиэтииллэр.

Кинигэ тахсытыгар элбэх киһи үлэлээбитэ. Арасыйыа наукаларын академиятын Сибирдээҕи үнүстүүтүн археология уонна этнография салаатын үлэһиттэрэ үлэлээбиттэрэ. Матырыяал улахан ангаара Новгородов алпабытынан харандаанын суруллубут. Аны туран, өркэм аһан, харандаас суола сырдаан, сүтөн, кумааҕы да, туруга мөлтөөн, бастаан ааҕарга уустуктары көрсүбүттэр. Ол иһин көмпүүтэргэ сканердаан кил-

лэрэн, анал бырагыраамаларынан сырдатан - хараардан тулсарбыттар. Онуоха суруктар барыта аабыллан, бэчээттэнэн, туох да улартытыта суох кинигэҕэ кирибиттэрэ. Маны таһынан Саввин архыып матырыяалларыгар сүрүн миэстэни кини араас ойууларга, уруһуйдарга ылаллар. Мөлтөх туруктаах кумааҕылары көмпүүтэргэ чөлүгөр түһэрэн, саҕардан, уруһуйдар туора быраҕыллыбакка кинигэҕэ кирибиттэр.

Кинигэҕэ Андрей Саввин Чурапчы олохтоохторуттан ылбыт араас бэлиэтэбиннэрин быһаарытыгар, онно кирибит дьон туһунан эбии информацияны биэригэ Чурапчытаабы мусуой матырыяаллара туһаныллынылар.

Таһаары 200 ахсаанынан бэчээттэммитэ. Чурапчы улуһун дьаһалтата уонна дьокутааттарын Сэбиэтэ туруорсан, үбүн көрөн, бу кинигэ тахсыбыта.

Былырмын алтынньы 6 күнүгэр «Гончарное ремесло у якутов» кинигэ сүрэхтэниитэ национальнай библиэтиэкэ кыраайы үөрэтэр саалыгар буолбута. Кинигэ нууччалык тылбаастаах буолан, элбэх учуонай, чинчийээччи интэриэһин тутта таппыт. Тэрээһингэ кэлбит археологтар Америкактан сылдьар Ричард Бленд уонна Уһук Илин үнүстүүтүн И.С.Жущикова бу таһаарыны олус сэргээрэн, тас дойдуга ааҕааччыла-

рыгар анаан Англия тылынан тылбаастанан тахсарыгар этии киллэрбиттэр. Онуоха редакционнай коллегия тутта сөбүлээн, тылбаас үлэтэ садаламмыт.

Тас дойдуга ааҕааччыларга сөп түбөһэригэр эрдээктэринэн уонна тылбаасчытынан Ричард Бленд уонна И.С.Жущикова үлэлээбиттэр. Н.К.Данилова сахалык тыллары транслит көмөтүнэн суруйарга уонна хос быһаарылар комментарияларын онорууга ылсыбыт. Кинигэ Америкаҕа Вашингтон издательствотыгар Англия тылынан тылбаастанан табыста.

Маны таһынан өссө биэр үөрүүбүтүнэн, балаҕан ыйын 28-30 күнүгэр Владивостокка ытыллыбыт XXIV-с Уһук Илиннээҕи «Бэчээт тизгэнэ» быыстапкаҕа «Гончарное ремесло у якутов» кинигэбит анал аат кыайымылаабынан тахсыбыта буолар.

Биһиги сахабыт сиригэр, чуолаан Чурапчы улуһун күөсчүтэрин олохторо, үгэстэрэ бу киэн араҕаҕа тахсыбытынан, биһиги, чурапчылар үйэтиги улахан хардыы онорбуппуттан үөрөбүт. Кинигэ тахсытыгар үлэлэспит дьондо махтанабыт. Иппикитин да Андрей Саввин саха маддисинэтин, ох саатын, итэҕэлин, боотурдар үөрэхтэрин уо.д.а. туһунан хаалларбыт үлэлэрэ киэн эйгэҕэ тахсалларыгар үлэлээр баҕа санаалаахпыт.

## Кэпсиэхпин баҕарабын. Дьону сөхтөрөр дьарыктаах--Дмитрий Трофимов

Любовь ТРОФИМОВА

Саха киһитэ сатабыллаах, айылбаттан бэриллбит талааннаах, онтукатын дьонго-норуокка анаан, үтүө өйдөбүлү үөскэтэр айылгылаах. Киэн нэлэмэн Сахабыт сиригэр төһө эрэ оннук көстүбэкиэ, биллибэккэ бэйэлэрин кыахтарынан, ис дууһаларыттан кыһаллан, дьон туһа диир дьикти дьарыктарыгар иллэн кэмнэрин анаан сырыттахтара.

Биэр оннук киһинэн биһиги дэриэбинэбит биэр ытыктанар малын хаһаайына Дмитрий Трофимов буолар. Төһө да 65 сааһын томточчу туоллар, оттоон-мастаан, сүөһү-ас ниттэн, оҕуруот олордон, оҕолорун, сиэннэрин үлэҕэ уһуйан, кэргэннээн Вера Ивановналыын быр-бааччы олороллор. Түөрт оҕону төрөтөн, үөрэттэрэн, атактарыгар туруортаан, үлэһит, мал онортоон, дьиз-уот тэрийсэн, орто дойдуга кэлбит ытык нэстэрин толороллор. Дмитрий



☛ Дмитрий Трофимов сыл бэлиэтин онгорор.

Трофимов билигин да, туруулаһан астарбыт Улахан Күөлүн оскуолатыгар үлэһит-хамсыы, эдэр ыччакка холобур, сүбэ-ама буола сылдьар.

Тыа киһитин түбүктээх үлэттэн быыс буолан, кини дьикти идалээх. Кыайы күнүгэр хомуйан, кырааскалаан онгорбут тимир онгоһуктара сыл айы парваты киэргэтэллэр, оҕо аймак илэ-бааччы көрөн интэриэһиргээн, тула түмсэр, сэгээрэр. Ол



☛ Кыайы парадын кини онгоһуктара киэргэтэллэр.

курдук, таанга, бүлүмүөт, онно-оҕор саллаат кужыта баар. Ол кужыта хааһытын амсайан, таанкаҕа олорсон, Кыайы күнүгэр бэрт сэргэх параат тэриллэр.

Кыстык хаар тэлимни түспүтүн кэнниттэн, эрдэттэн Сага дьылы көрсө, хаары күрдээн, муус онгоһуктар былаһааккаларын бэлэмнээн барар. Онтон түөлбэтин ыччаттын түмэ тардан, Чысхааны, Хаарчаананы, илинги халандаарынан кэлэр сыл кэрэһитэ



буолар кыыллары, хайаан да оҕо хатааһылыр сырыын, уу кутан дьобус катогу онгорон сиэннэригэр, нэһилиэк оҕолоругар үөрүүнү бэлэһтир.

Араас дьэрэкээн өгүнэн кырааскалаан, уот-күөс тардан дьиримнэтэн, дьон сэнээринтин ылыан ылар. Нэһилиэккэ тиэргэн киэргэтигин күрөбэр бириэстээх миэстэлэри ылар. Өссө муһу тонгорон, фонарих онгорон, араас дьүүһүннээн урукку сэбиэскэй кэмнэри са-

натар. Оскуолаҕа барар суолу кытары хаар онгоһугунан киэргэтэн дэриэбинэни сэргэхситэр, аһан иһэр дьон болдомтотун тардар, сынныаланга кэлбит оҕолор сырылаан, хаҕкылаан, хаартыскаҕа түһэн астынан бараллар.

Сага дьылга олус интэриэһинэй мааска онгостон дьону соһутар, сөхтөрөр.

Дьэ, манньк дьикти дьарыктаах биэр дойдутаахпыт Дмитрий Трофимов.

# Айар аналлаах, айыы айылгылаах Аайабыт

## Үлэ киһитэ. Тѳа сириҥ, үлэ дьонун салбыбакка сырдатар суруналыыс Раиса Сибирякова туһунан биир идэлээбэ истиҥник кэпсээтэ

Анисия ИЕВЛЕВА

**Чаччыта да, улуу Энштейн: "Энергия лежит в основе всего", – диэн эппитин курдук, киһи эмиз төһө эниэргийэлээбиттэн кыаба-таһыма тутулуктаах эбитин дьээнкэ өйдөөтүм.**

Онуоха эн хайдах эйгэбэ интиллибитин улахан сабыдыаллаабын билигин кэм ойууна Кулан Хаан бэлиэтиир. Киһи интиҥи диэн тылы "заряд" диэн өйдөбүлгэ сыһыанан сылыктыыр. Ол аата оҕо кыра сылдьан, батармайка курдук, тулалыыр чугас дьонун тапталаарынан, сылаас сыһыаннарынан сэрээттэнэр уонна ол интиҥтэ төһө толорутунан киһи олоххо тардыһыта быһаарылар эбит.

Оччотугар мин кэпсир биир идэлээбим оҕо сааһыгар тобус-толору интиллибит. Ол интиҥ бу дьонун үбүлүүйдэх сааһыгар диэри бэрт эрчимнээхтэх үлэни-хамсыы, айа-тута сылдьар.

Киһи ис нэҕирэ күүстээбин мин өссө уонган таһса сыллаабыта суруналыыстар ыһыахтарыгар бэлиэтии көрбүтүм. Ол күн Раиса Сибирякова, бэйэтигэр быдан бөдөн-садаҥ дьахталлары кытта мас тардыһан, барыларын кыайан, чөмпүйүүн үрдүк аатын ылбыта.

### Аата бэйэтэ бренд

Раиса Сибирякованы урут тыа хаһаайыстыбатын сырдатар кэрэспэдьиэн дии саныйрым. Намчы көстүүлээх номоҕон дьахтар эр дьон ордук кыайахото тутар тиэмэлэрин биир салаа отугар тийэ билэрэ сөхтөрөрө. Тѳа сириҥ, үлэ дьонун туһунан салбыбакка сырдатан, бука, үгүс киһини өссө үчүгэй көрдөрүүлэргэ күөртээбит, үлэ көдьүүбүн үрдэппит буолуохтаах. Билигин да "Ил Түмэн" хаһыакка ити хайысхатын ыһыктыбакка тутта сылдьар. Ол интиҥ Раиса Сибирякова диэн аата бу эйгэбэ бэйэтэ тѳспа бренд буолла диэххэ сөп: ханнык баҕарар улууска эрийэн тийидэ да, аатын истээт, бука бары үөрэ-көтө кэлсэтэллэр, статистикаларыҥ ыараабакка-чөлчөбөккэ, бэрт үлгүмнүк биэрэ охсоллор уонна үчүгэй "этгээх-сииннээх" матырыяалы киһиттэн күүтэн саҕалыйылар. Раиса Спиридоновна ол дааннайы ылаат, бэйэтин билиһитигэр тирээтирэн, уопутугар олобуран, төрдүттэн түөрөн анааран-анаалыстаан, кэлин устуоруйаҥа хаалар ырытыллаах ыстатыйаны начаас үлүгэр баар гына охсор. Сыһылараны отчуокка кубулуппакка, ходуһаҥа от кэбиһэ сылдьалларын, хотонно манньык кэмийн үгэниҥ хараххар ойуу-



лаан көрөрүҥ курдук суруйары киһи маастарыстыбалаахтык сатымыра – бу идэтиги үрдүк таһымын туоһута.  
Мин хаһан эрэ Саха Сириҥ төрүт олохтоох норуоттарын остуоруйаларын түмэн, мобилнай сыһыарыны онорор бырайыакка кыттыспыттаабым. Онуоха тиэкестэри хантан ылбыппын чөлчү мыйаары, биир киһигэни арыйа баттаабытым. эрдээктэрдэр ааттарыгар Р.С. Сибирякова диэн сурулла сылдьарын көрөн соһуйбутум. Кэлин ону туоһуласпыппар, Раиса Спиридоновна, көңүлү суогу көрбүтүм курдук, кистээн кэриэтэ сибиҥинэйэн: "Мин-мин ол", – диэбитэ. Билигин үйэбэ төттөрүтүҥ аһаардас хамнаска олодор киһини бэркиһээн: "Онтукан биир мыйга тийэр дуо?" – диэн тоқкоолоһор, бэйэлэрэ хас эмэ сиртэн дохуоттаналларын киэн тутта кэпсир эбит буоллахтарына, Раиса Спиридоновна, наһаа сэбизеккэйэ бэрт буолан, холтуураны туох эрэ буйуулаабы онорбутун тэҥэ сананарын өйдөөн миһээрдээбитим, комуньуус баартыа интиҥи киһитин быһа бааччы болпуруоспунаан долгуппун билиммитим. Ол эрэри сүгүрүйбүтүм аны Ийэбэ – соҕотох бэйэтэ модун санаатынан, үлэтин таһынан түбүгүрэн,

кирээдиит бөҕөтүн төлөһөн, киһи куоракка икки оҕотун дьылээбитин билэн.

Кырдьыга да, Раиса Спиридоновна кыһамнылаах ийэ, тапталаах эбэ буоларын таһынан, өссө киһи хаһаайка бэрдэ. Олуруотчута, асчыта диэн туох да ааттаах. Ол интиҥ ити тиэмэлэ ырысыап арааһын үлэстэр, үүнээйини көрүү-харайыы, пис-уус сүбэлэрин сылы эргиччи хаһыакка бөлөмнөөн таһаарар. Бээ, "Сахапарламент" саайтыгар ол матырыяаллара саамай элбэхтэ арыллан көрүлүбүтүн хобооччу учуотчуклут биэргэгэр.

Киһи ити курдук аазааччылары хайдах гынан сэнээрдэри сатыыр. "Барыта наһаа муньыах буолаары гына, бээ, кэпсээннэ киллэриэххэ", – диэбит курдук, хаһыаты былаанныырга сонун идэиэлэрин куруук этэр үгэстээх.

### Айар Аайа

"Кэпсээннэ киллэриэххэ", – диэбиккэ дылы, Раиса Спиридоновна бэйэтэ эмиз тѳспа буючардаах суруйааччы. Аайа диэн аатынан бэчээттэнэр, хас да киһигэлээх. Ааспыт 2022 сыллаахха СӨ суруйааччыларыны сойууһугар кириэн, көмүс күһүн сааһыгар айар үлээнэн үлүһүйэн дьарыктанарыгар саҕа кэрдиис кэмийн аана арылынна.

Өскө кэрэ аһаар үксүн эр киһи уонна дьахтар сыһыаннарын, иэйинилэрин, тапталаарын айымньыларыгар сүрүн тутул огостон, ол тула сабыстыйаны барытын эргитэр эбит буоллахтарына, Аайаҥа төттөрүтүн: төрөөн тахсан иһэр түгөннэртэн, түбэлтэлэртэн дьоруойдары билээни. Ис туруктарын киһи соннук эридийэсти сатаабат, ол ымпыгыҥ-чымпыгыҥ аазааччы бэйэтэ толкуйдуругар хаалларар, хайдах санымалларынан онорон көрөллөрүгэр кыабы биэрэр. Бу – киһи ураты ньиымата. Холобура, "Хотууна хотуку" сөһөнигэр ("Уһаабыт сааскы күн", 2013 с.) Матрена соҕурууттан кэлбит уот тардааччы Нозллын хайдах эрийсибитэ, киһитэ соҕуруу барбытын кэннэ, хат хаалбыт дьахтар тугу санаабыта, санаарцаабыта ойууламматах, ол эрэри туох

буолбутун бүтэйдии сэрэйэбин. Этэргэ дылы, айылгыбытынан, айылгыбытынан айыллары (иэйини, имэти, дьаһыгы, оҕону, о.д.а.), кырдьык да, быһаарар да наадата суох курдук эбит...

Эһиги: "Ол аата Аайа бэйэтэ таптаабатах буолан, айымньытыгар онно суолта уурбат эбит", – дии санаабыт буоллаҕынына, улаханник сыһаабыт. Анастасия Готовцева ыллыыр "Чараҥ вальсын" истибиккит буолуо. Бу ырыа матыбын суруйбут мелодист, рок-муусукаан, кылгас эрэри, чаҕылхай олобу олон ааспыт Николай Максимович Сибиряков биһиги Раиса Спиридоновнабыт кэргэнэ буолар. Икки айар куттаах дьон ыраас сырдык иэйинилэрэ хоһоонноругар холбоспота, кэпсээннэригэр кэккэлэспитэ, ырыаларыгар ыксаласчыта чуолкай. Ону "бу" диэн чөлчү мйбатаргыҥ да, айымньылары истиҥэ сылаас сыһыаннарын кэрэһилиир.

Киһилэр Николай Максимович дойдутугар Чурапчыга олохсуйбуттар. Раиса Спиридоновна "Сана олох" хаһыакка суруналыыстаабыта, кэргэнэ Чурапчы улуһун үөрэбин салаатыгар үлээбит.

Оччолорго мин Раиса Спиридоновнаны төрүт Чурапчы кыһа дии саныйрым. Онтукан олох да Булуҥ эбит. Ол интиҥ кэпсээннэрин сюжета үксэ дойдутун кытта ситимнээх. Холобура, төрөөбүт улуһугар буолбут алдьархайы санатар "Учуутал" кэпсээннэргэ дириэктэр Сардаана Максимовна, оҕолор өлүүлээх баһаар буруйун бүтүннүү бэйэтигэр ылынан, хаайымыга ууруллары долгуйа аазабын. Ол эрэри дьиктитэ диэн, Аайа уустук дьылҕалаах дьон олоһун, хайдах эрэ, судургу уонна чөлчөки баҕайытык тиэрдэр. Олох бэйэтин дьаһытынан устарын тэҥэ, киһилэр уобарастарын буолуохтаарын курдук, "манньык дьон баар", "манньык олоххо буолар" диэбитти ылынабын. "Акаарытыгар" амырыын дойдуга баран кэлээхтээбит Сардаана Максимовнаны да, төрүүтүн хараҕа суох Ньургуну, тыла суох Бөдүүрөни, тоҕо эрэ, Аайа суруйуугу улаханник аһыммаккын, аһыйбаккын. Итэ-вэстээх, дьоло суох, уопастыбаҕа туора сылдьар дьон курдук санаабаккын. Тоҕо диэтэххэ, киһи айыт хас биридии персо-

наһын толору уонна бүтүн киһи курдук, тѳспа личность быһыытынан билинэбин. Итиэннэ киһилэр бары дьонуннаах олоһу олоруохтарыгар итэбэ-йэбин. Ити Аайа бэйэтэ дьонго сыһыанын көрдөрөр: хайдах баҕарар, ханнык баҕар киһини тэҥнээбин курдук көрүөхтээххин диэн тосхолуттан.

### Үчүгэй киһи

Мин киһилэни кылгас кэмгэ "Ил Түмэн" хаһыакка бииргэ үлээбиппит. Икки кэрэспэдьиэннээх эрдээксийэ буолан, биридии бэйэбит хастыы эмэ балаһаны суруйарбыт. Раиса Спиридоновна саамай түргэммит уонна үлэһиппит буолара, араас кэрэхсэбиллээх тиэмэлэр интэриэһинэй уонна хаачыстыбалаах матырыяаллара ким хайа интиҥ онорон туттарара.

Аны бэртээхэй тылбаастытын бэйэбэр арымбытым. Хайдах баҕар тиэкити начаас "сахалыы сангардара". Кэлин билбитим, букатын да таҕара киһигэлэрин кытта тылбаастыыр эбит.

Хайдах итиччэ албах үлэни барытын аттаран онорорун саҕата суох испэр сөҕөбүн эрэ. "Эппитим курдук, эниэргийэтэ элбэх буолан", – диэн сылыкты сыһыбын уонна бу киһини бэйэм төһө билэрбинэн сырдатта саҕаттым. Мыйыппакка эрэ, тугу суруйбуппун көрдөрбөккө эрэ. Тоҕо диэтэххэ, алтынны 19 күнүгэр Раиса Спиридоновна үбүлүүйдэх 60 саһын туолла. "Дьингэр, үчүгэй киһи-бин ээ", – диэн бэйэтэ дьээбэлэрин курдук, чачы, үтүөкэн киһи – Раиса Сибирякова. Улахан суруналыыс. Үтүөлээх да буолар кэмэ кэллэ. Буолар да интиҥи диэн бүк эрэнэбит. ●●● "Биһиги курустан устудьунууу сылдьан ким да литературнай куруһуокка сылдьыбатаҕа. Кэлин ол оҕолорбуттан хас да суруйааччы үүнэн таҕыста. Ол биһиги бэйэбитигэр ирдэбилбит улахан бөрт буолан, "Сэргэлээх уоттарыгар" сананан да көрбөтөх эбиппит", – диэн, быйыл Раиса Сибирякова автограф-сессиятыгар тѳл этэн турар.

Онтук, Раиса Спиридоновна ыстатыйаларыгар олус кичэллээхтик, болгомтолоохтук сыһыаннаһар. Сонун тиэмэни көрдүүр, саҕа дьоруойдары булар. Ошон саха суруналыыстыкатыгар сытмы суруйууга, саха литературатыгар дьон айымньыта өссө да бэчээттэнэ, сурукка тиһиллэ, сыһыппараҕа үйэтиллэ туруо диэн этэн турар, ытыктабыллаах Раиса Спиридоновнаны бэйэм уонна тыһыынчанан аазааччылары аатыттан эвэрдалкибия, айымньылаах үлэбэр ситиһини, кытаанах доруобуйаны баҕарабын!



Раиса Сибирякова киһигэлэрэ.

Афиша



Сынныаланга

Көтөр	Буут аявара (эрг)								
<b>Тиэтэйи - ... атаба</b>									
								А. Крисошопкин романа «... олох улун суола»	
	Улахан үөрүү	Киһи сүөгү сүрэйин суута			... сэттэтэ уоппукка дылы				
								Оболоруттан аһаан тотор ийэ баар үһү	Бэйер калүөнэң киһитэ
	Хай-абаһынан тыһыны үрүүтэ				уһун суон быа				
Ордук ыһык-танар абатар айыгбаттан айдарылаах		Этэбэ						...руө (сиз-ликэн оһоһуллар тэлгэх)	Туохтан да үчүгэй
	Түөрт атах буһпан сыбарый	Өрүүнэ эдэригэр			... сэмээр		... батта-ты (баһый-тарары билини)		
С. Омоллоон кэпсээнэ «Сордоох ...»					«... эбэтэр хайан да» - Бараахап туһунан иһлэктээкил	Тэ... ыһах			Батары анһыарга аналлаах үлүктөөх төбөлөөх сэл
	В. Тагаринов ырыата	Сийиг иһдэ сыһдыар мас		... сахала-ра				...һүөс	
	Сахалыы киһинэ «... хомус»				... быта киһи		...-хоро сэйэргэһии		
					Киһи сутуругуна-аһар улахан ыһаак-кайдамыт таас				
								... хоту сыһдыар юһи	

«Сканворд: тэрийээччи ИП Данилова М.А. «ТААЙ сахалыы сканворд 3» ыһаһыһа.

Хаһыат 41 нүөмэригэр таһсыбыт сканворд эппэрттэрэ. Туруору: чыпчылыһах, ыл, илэ, ул, чирбэ, чээлэй, иһрбэ, эһиэ, кэжэ, Илбэңэ, эн, эһилилэ, кэрэһит, уу мийлэ, эл, ордук, илэмэ, сэл. Сыгыары: борудуо, Чылчаал, чэнкэһий, Эһэ, Чээжэ, Ийэ, ил, Харитон, кэс, сиртибэ, илэли, эрэл, эһиэ, сэл.

БИЛЛЭРИИ / ОБЪЯВЛЕНИЕ

УЛУСНЫЙ (РАЙОННЫЙ) СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
**РЕШЕНИЕ № 15**

с. Чурапча от «19» октября 2023 года

**О муниципальном правовом акте улусного (районного) Совета депутатов «О внесении изменений в устав муниципального образования «Чурапчинский улус (район)»**

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», улусный (районный) Совет депутатов муниципального образования «Чурапчинский улус (район)».

**РЕШИЛ:**  
 1. Принять муниципальный правовой акт улусного (районного) Совета депутатов «О внесении изменений в устав муниципального образования «Чурапчинский улус (район)».  
 2. Главе муниципального образования в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» обеспечить в 15-дневный срок направление настоящего решения и принятого муниципального правового акта в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

3. После официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта после государственной регистрации главе муниципального образования в течение 10 дней направить сведения о дате и об источнике официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).  
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

\*\*\*

УЛУСНЫЙ (РАЙОННЫЙ) СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

**«О внесении изменений в устав муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)»**

от «19» октября 2023 г. № 15

Настоящий муниципальный правовой акт разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом рекомендаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

**Статья 1**  
 Внести следующие изменения в устав муниципального образования:

1. часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:  
 - Официальное наименование муниципального образования - муниципальный район «Чурапчинский улус» Республики Саха (Якутия).

2. часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

- Сокращенное наименование муниципального образования – МР «Чурапчинский улус» РС (Я).  
 3. часть 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:

- Полномочия депутата улусного (районного) Совета депутатов прекращаются досрочно решением улусного (районного) Совета депутатов в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях представительного органа муниципального образования в течение шести месяцев подряд.

**Статья 2**  
 Настоящий муниципальный правовой акт подлежит государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

**Статья 3**  
 Настоящий муниципальный правовой акт подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу после официального опубликования (обнародования) после его государственной регистрации.

\*\*\*

УЛУСНЫЙ (РАЙОННЫЙ) СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

**РЕШЕНИЕ № 16**

с. Чурапча от «19» октября 2023 года

**О признании утратившим силу Решение улусного (районного) Совета депутатов МО «Чурапчин-**

**ский улус (район)» от 11.10.2023 № 13 «Об утверждении Положения (регламента) об администрации муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения улусного (районного) Совета депутатов муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) от 19.10.2023 № 15 «О муниципальном правовом акте улусного (районного) Совета депутатов о внесении изменений в устав муниципального образования «Чурапчинский улус (район)», Улусный (районный) Совет депутатов муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия),

**РЕШИЛ:**  
 1. Признать утратившим силу решение улусного (районного) Совета депутатов МО «Чурапчинский улус (район)» от 11.10.2023 № 13 «Об утверждении Положения (регламента) об администрации муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия), утвержденного Решением 57 сессии улусного (районного) Совета депутатов муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия), в новой редакции».

2. Настоящий муниципальный правовой акт подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

**Я.П. Окунешниев,**  
 председатель улусного (районного) Совета депутатов,  
**С.А. Саргыдаев,**  
 глава муниципального образования.



САЙТ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ЯКУТИИ

Я тут! Вся Якутия тут!

**КУТУРҔАҢ**

Болугур нэһилиэтин олохтооһо, Хоту көһөрүллүү кыттылааһа, үлэ бэтэрээнэ, Потребкооперация бочуоттаах үлэһитэ, «Ийэбэ албан ааты I, II, III-с истиэпэннээх мэтээл хаһаайына

**ЯКОВЛЕВА Матрена Харлампьевна**

уһун, ыарахан ыарыттан 85 сааһыгар олохтон туораабытынан тапталлаах оҕолоругар, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр, хаан-уруу аймактарыгар, истинг доһотторугар, биригэ үлэлээн ааспыт дьонугар, чугас ыалларыгар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

«Болугур нэһилиэгэ» МТ дьаһалтата,  
Пенсионердар сойуустара.

Таптыыр оҕобут, быраалыт, убайбыт, аҕам, Хоптоһо нэһилиэтин олохтооһо

**РУМЯНЦЕВ Александр Юрьевич**

бу дьыл алтынны 22 күнүгэр биһиги кэжэбититэн 45 сааһыгар өлөн туораабытын билэр дьонугар иһитиннэрэбит.

Ийэтэ, аҕата, эдьиниэ, убайа, балта, кыһа,  
аймактара.

Күндү аҕабыт, эһэбит, хос эһэбит, Хатылы нэһилиэгиттэн төрүттээх Дьокуускай куорат олохтооһо, үлэ бэтэрээнэ, Хоту көһөрүллүү кыттылааһа

**ПАВЛОВ Михаил Николаевич**

79 сааһыгар олохтон туораабытын диригиник кутуруйан туран бары билэр дьонугар иһитиннэрэбит.

Оҕолоро, сиэннэрэ, аймактара.

Хатылыттан төрүттээх Дьокуускай куорат олохтооһо, араас кэмнэргэ салайар үлэбэ үлэлээбит үлэ бэтэрээнэ, Хоту көһөрүллүү кыттылааһа

**ПАВЛОВ Михаил Николаевич**

олохтон туораабытынан оҕолоругар, сиэннэригэр, бары аймактарыгар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

«Хатылы нэһилиэгэ» МТ дьаһалтата,  
кырдыаҕастарын Сэбиэтэ.

Тапталлаах аҕата, аҕа кынна, араас кэмнэргэ салайар үлэбэ үлэлээбит үлэ бэтэрээнэ, Хоту көһөрүллүү кыттылааһа

**ПАВЛОВ Михаил Николаевич**

бу орто дойдуттан барбытынан күндү кийииппигэр Лидияҕа, уолбутугар Василийга, сиэннэригэр, Наташаҕа, Димаҕа, кутуөтүгэр Петяҕа, Никитаҕа, хос сиэннэригэр Эрсанга, Аминаҕа дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Бары Савиннар, Посельскайдар.

Күндү аҕата, аҕа кынна

**ПАВЛОВ Михаил Николаевич**

ыалдьан олохтон туораабытынан биригэ үлэлээбит кэллиэгэлэригэр Лидия, Василий Савиннар, оҕолоругар, чугас дьонугар, аймактарыгар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

1993-2013 сылларга биригэ үлэлээбит Ул салаатын  
кэллиэгэлэрэ.

Күндү убайбыт, таайбыт, үлэ, бэтэрээнэ, Хоту көһөрүллүү кыттылааһа

**ПАВЛОВ Михаил Николаевич**

олохтон туораабытынан оҕолоругар Лидаҕа, Сардаанаҕа, Аннаҕа, Коляҕа уонна кинилэр дьыһ кэргэттэригэр дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Дьячковскайдар, Лебедевтар, Неустроевтар, Ушницкайдар, Марковтар, Баиннар, Сергеевтар, Филипповтар, Козловтар уонна Драгуновтар.

**БИЛЛЭРИИ / ОБЪЯВЛЕНИЕ**

► Степан Евгеньевич Илларионов аатыгар Чурапчы орто оскуолатын 1994 с. 9-с кылааһы бүтэрбитин туоһулуур аттестат сүппүтүнөн, дьыһа суоһунан аабыллар.

Тапталлаах кэргэним, күндүтүк саныыр аҕабыт, эһэбит, хос эһэбит, Чурапчы улууһун Потребкооперация тэрилтэтигэр өр сылларга үлэлээбит үлэ бэтэрээнэ, ССРС Потребкооперация туйгуна, «Араассыйа Потребкооперациятын сайдытыгар кылаатын иһин» уордьан кавалера

**ЕРМОЛАЕВ Леонид Алексеевич**

бу дьыл алтынны 23 күнүгэр ыарахан ыарыттан 77 сааһыгар олохтон туораабытын диригиник кутуруйан туран билэр дьонугар иһитиннэрэбит.

Кэргэнэ Екатерина Николаевна, оҕолоро, сиэннэрэ,  
хос сиэнэ.

Чурапчы нэһилиэтин олохтооһо, үлэ, аты-эргизэн бэтэрээнэ, ССРС Потребкооперация туйгуна, «Араассыйа Потребкооперациятын сайдытыгар кылаатын иһин» уордьан кавалера

**ЕРМОЛАЕВ Леонид Алексеевич**

уһун ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан кэргэнигэр Екатерина Николаевнаҕа, оҕолоругар, сиэннэригэр дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Маарыкчааннаҕы потребкооперация Сэбиэтэ,  
Бырабыланыыта уонна кэлэтиибэ.

Тапталлаах бырааттара, Чурапчы нэһилиэтин олохтооһо ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан сангаспыттар Людмила Алексеевнаҕа, убайытыгар Виктор Ивановичка, оҕолорго дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Чичигинаровтар аймак.

**Кэриэстэбил****Сүрэхпитигэр өрүү тыһынаах...**

Тапталлаах ийэбит, эбэбит, эдьийбит, **Новгородова Мария Петровна** 1956 сыллааха этинны 27 күнүгэр Петр Петрович уонна Мария Николаевна Ефимовтар дьыһ кэргэннэригэр бастакы оҕонун күн сириин көрбүтэ. Оҕо сааһа Кыстык Күддэ сайылыгар ааспыта. Эһэбит, ийэбит аҕата Петр Петрович мелиорацияҕа кыһыннары – сайыннары суолу онорууга үлэлиир кэмигэр ийэбит оҕо эрдэбиттэн эбэбитиниин Мария Николаевнанын бырааттарын-балтыларын көрсөрө. Оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан ырыанаан үлүһүйэрэ, билээн – көрүүн, санҕаны үөрэтээн баҕата улахан этэ.

Чурапчы орто оскуолатын бүтэрэн баран, 1974 сыллааха Дьокуускай куоракка Технической училищеҕа иистэннээн идэтигэр үөрэнэ кирибитэ. Үөрэбин быһыгар олох дьаһах кэмбинээтигэр атах таһаһын тигэр сыаһа мастардыыра. 1977 сыллааха үөрэбин бүтэрэн, ол кэмбинээккэ иккис раярдаах иистэннээн дьаныардаах үлэтин саҕалаабыта.

Чурапчы ээлиэннэтигэр олох-дьаһах кэмбинээтигэр үлэлээбит сылларыгар үлэ уонна уопсастыбаннай хамсаһын күүрээммээтик сайдыыт

кэмнэрэ этилэр. Ол курдук, ийэбит тэрилтэтигэр үлэлиир кэмнэригэр бастык уопсастыбанньыктар уонна бастык үлэһиттэр ахсааннарыгар сылдьара. Дьону түмэр, салайар дьосурдаах этэ. Онон, биллэн турар, дьыһ кэргэнигэр манҕайгы улахан оҕо буолан, барытыгар эппиэтинэстээх, төрөппүттэрин такайыларынан, кыра эрдэбиттэн үлэбэ сыстаҕас буола улаалпыта улахан оруолу ылбыта саарбахтаммат.

Онон оччотооһу 70-80-с сылларга былааннаах үлэтин толорон, үлэ-хамнас үгэнигэр сылдьан, быһыгар нэһилиэк, улуус уопсастыбаннай дьаһалларыттан туора турбатаҕа. Коммунизмы тутууга дьомун кылаатын киллэрбитэ. Ол курдук, Чурапчы улууһун дьокутааттарын Сэбиэтин кэккэтигэр кирибитэ, ону таһынан, Чурапчытааһы БСЛКС райкомбюротун чилиээнэ буола сылдьыбыта. Туруу үлэһит сыраалаах уонна таһаарылаах үлэти сыаналанан, киниэхэ икки төгүл «Коммунистической үлэ удаарынныга» бочуоттаах аат ингэриллибитэ. Итинни тэнгэ 2-с истиэпэннээх «XI-с пятиялетка эдэр гвардееһа» уонна «XI-с пятиялетка удаарынныга» бэлиэнэн наҕараадаламмыта.

Ити курдук, ситиһиллээхтик үлэлиин сылдьан, сүрэхтин аҕаарын Иван Егорович Новгородовы көрсөн ыал буолбуттара. 1987 сыллааха, ахсынны 24 күнүгэр уруу остуолун тэрийбиттэра. Сүрэхтэрин чопчута икки кыһыс оҕолон, саха сайдам ыала буолбуттара. Тыа ыалын сиэринэн, сыспай сизлээбэ, хороһор муостааһы дэлэчи ииппигэрэ. Сайын аайы урун илгэни үрүлүтэн, «Чурапчы» көгөрэттиипкэ туттараллара. Итинитэнгэ ийэбит бэрэхсэн иис-уус эйгэтигэр дьаныардаах, өр сыллаах үлэтин үрдүктүк сыаналаан, 2006с. «Үлэ бэтэрээнэ» буолбута, ону тэнгэ «Отличник бытового обслуживания» үрдүк наҕараадаламмыта тулпута. Чурапчы улууһун олоһо-дьаһаҕа сайдарыгар сүнгөн кылаатын иһин, киниэхэ Чурапчы улууһа тэрилтэтигэр 75 үбүлүөйдээх сылыгар анал бэлиэ туттарыллыбыта. 2021 с. «Комсомол 100 сыла» үбүлүөйдээх уордьанынан уонна мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Онон эдэр сааһыгар уопсастыбаннай үлэбэ ситиһиэлэрин, сыратын дьон-сэргэ билигин да сыаналырын, истинник санырырын билэн олус үөрэрэ.

Тапталлаах ийэбит, эбэбит, эдьийбит Мария



Петровна көнө, элэккэй да майгылааҕа. Бирид да дьону албыннабатаҕа, киниэхэ да хабьыс сыһыанын көрдөрбөтөҕө. Үлэни өрө тутан, үлэ иитэр суолтатын өйдөөн турар, оҕолорун, балтыларын, бырааттарын, чугас-билэ дьонун иитэн – такайан, салайан көлбүтэ. Арай көрдөххө, сүрдээх кытаанах, тонҕуй курдук эрээри, ис-иһигэр киридэхкэ, ураты уйан, сымнаҕас, үтө майгылааҕа. Олох, дьыл-а-хаан ийэбигэр, эдьийбигэр, эбэбигэр анаабыт ыарахан түгэннэрин күүстээх саналаах эрэ буолан тулуйан, ылынан сылдьыбыта.

Күндү ийэбит, эдьийбит, эбэбит сирдик мессүэнэ сүрэхпитигэр өрүү тыһынаах буолоҕа. Кини төһө да биһиги кэжэбиттэн туораатар, үһүэттэн дьонун – сэргэтин, ычаттарын арааччылыы, харыстыы сылдьыаҕа. Күндү кийибит олоһун оҕолоро, ычаттара чийэстээхтик салгыактара.

Оҕолоро, сиэннэрэ,  
чугас аймактара.

**Инфографика**

**«САНА ОЛОХ»**  
Аспиэбиний  
эрдэктэра

**ГОРОХОВА**  
Людмила  
Вишневовна

Тэриикчөөтөр: СӨ Бырабыланыытыба, Саха Оросуубулустуе "Сана олох" Сударыстыбаный автономнай тэриктэти. Таһаараччы: СӨ "Сана олох" ГАУ Таһаараччы адырыһа: 677000, Дьокуускай к., Оруукуоваҕа уул. 31, 124 каб. тел./факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: sanaoloh@mail.ru Российский Федерациян Россияҕа СӨ салгытыгар 2020 с. бөх ыйын 3 күнүгэр регистрациаланыт нүмэрэ – ПИ №ТУ/14-00559.

Эрдэктэриний адырыһа: 678670, Чурапчы сэт., Карл Маркс уул., 26 "а". Тел.: 060508088; эрдэктэри – 41-332, оҕолор – 41-265. E-mail: sanaoloh@mail.ru call: sanaoloh.ru telegram: @sanaoloh

Аһтар сургутар эһигэр сана резинаа поздравлалар миһын өнү түбүгэр буолаах. Сурууа ыйылар чехылар кырыаҕастарытэр элэстэ бин аһтар түс быһыт сүр.

Хайыат бэчөөкэ бэриитэр графия: 16 ч 00 м. Бэчөөкэ бэриититэ: 16 ч 00м. "Сана олох" Одуарыстыбаный автономнай тэриктэти "Сана олох" хайыат эрдэктэринийтэри 26.10.2023 с. өфөстө бачыаттыытэ.

Индекс: ПИ964, Тыраһа 1095. Кэпсэйтэ 2 б.д. Хайыат сыаната 22 солк. Хайыат кыһылааҕа биридэх. бэтинсэҕэ таһар.



@SANAOLOH